


MABAKA A MARARO A KA U THUSANG HORE U ETSE KHETHO E BOLOKEHILENG

HA U LE MOO SEKHAHLA SA TŠOAETSO
EA COVID-19 SE PHAHAMENG


SEBAKA



HO BOLOKEHILE




HA HOA BOLOKEHA




LIBAKA TSE KA NTLE LI BOLOKEHILE HO FETA TSE KA HARE


KATAMELANO



HO BOLOKEHILE




HA HOA BOLOKEHA



HO BATHOKO LE BATHO HO BOLOKEHILE HO FETA HO BA ATAMELA

NAKO

HO BOLOKEHILE



HA HOA BOLOKEHA

00:00

59:00

HO BA 'MOHO LE BATHO NAKO E KHUTŠOANE

Source: World Health Organisation